



## NACRT

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 49/06, 51/09) i članova 23. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/13), na sjednici održanoj dana 28.03.2024. godine, Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, donosi

### **ODLUKU O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA I UREĐENJU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO**

#### **I – OPĆE ODREDBE**

##### **Član 1.**

##### **(Predmet Odluke)**

Ovom Odlukom uređuju se uslovi, način i procedura izdavanja odobrenja za postavljanje oznaka firmi, reklama, reklamnih panoa, displeja, vitrina, oglasa (transparentata, plakata i slično), jarbola za zastave, zastava, fasadnih tendi, klima uređaja, bankomata, satelitskih i drugih kablovskih uređaja, kao i uređenje fasada izradom murala na fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina).

##### **Član 2.**

##### **(Značenje pojedinih izraza)**

Izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci, imaju sljedeće značenje:

- a) **Firmom** se smatra ime pod kojim preduzeće posluje, naziv organa uprave i drugih državnih organa i organizacija, naziv udruženja, naziv sportskih i kulturnih društava, humanitarnih organizacija, naziv radnji u kojima se obavljaju samostalne ugostiteljske, zanatske i zanatskoj djelatnosti slične djelatnosti i nazivi advokatskih kancelarija, odnosno naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica, kao i broj ili naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici.
- b) **Reklamom** se smatraju imena, nazivi i njihove skraćene oznake, koje se u smislu tačke a) ovog člana ne smatraju firmom, kao i svaki drugi natpis ili oznaka ili grafički prikaz kojim pravno ili fizičko lice, kojem se izdaje odobrenje u smislu odredbi ove Odluke, ukazuje odnosno reklamira svoje proizvode, robe ili usluge, kao i svoju djelatnost ili djelatnost drugih pravnih ili fizičkih lica po osnovu poslovno-tehničke saradnje.
- c) **Reklamni pano** je definisan kao panel koji služi za komercijalno oglašavanje, izrađen od aluminijuma, plastike, eloksiranih profila ili drugih prigodnih materijala.

- d) **Displejem** se smatra elektronski uređaj koji je sastavljen od ravnih panela (LCD ili PDP), medija plejera i sistema distribucije lajtova, koji predstavljaju mrežu prilagodljivih uređaja koji mogu biti upravljani elektronski ili upotrebom računara.
- e) **Reklamna vitrina** podrazumjeva reklamni pano sa ili bez integriranog osvjetljenja u koje se plakati i predmeti oglašavaju unutar ostakljenih vitrina. Postavljaju se na slobodnom dijelu prizemlja građevina na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa vozila, te ne narušavaju izgled i funkciju objekata i lokacije.
- f) **Transparenti** podrazumjevaju predmete od tkanine, plastificiranog platna i sličnog kvalitetnog platna s ispisanom reklamnom porukom, odnosno informacijom.
- g) **Jarbol za zastave** – vertikalna građevinska struktura većih dimenzija na koju se postavljaju zastave koje mogu biti zastave sa državnim obilježjima ili reklamne zastave, a koje služe za signalizaciju, označavanje simbola identiteta na lokalitetu na kojem je postavljen ili obilježavanju važnih događaja. Sastavni dio jarbola mora biti i mehanizam za podizanje ili spuštanje zastave.
- h) **Transparent** – oglasno vertikalno platno privremenog karaktera koje plasira određene radnje oglašavanja povodom: državnih i vjerskih praznika, manifestacija kulturnog, privrednog, sportskog i drugog karaktera.
- i) **Plakat** – oglasno vertikalno platno ili drugi materijal privremenog karaktera, reklamni natpis i reklamni tekst, manjih dimenzija od transparenta koje služi za promociju ili obavještenje o događajima, proizvodima ili idejama i drugim značajnim okolnostima.
- j) **Zastava** – kvalitetno platno ili tkanina u obliku pravougaonika sa štampanim ili izvezenim dizajnom, na kojem su prikazani sadržaji i obilježja sa elementima državnosti države Bosne i Hercegovine.
- k) **Reklamna zastava** - kvalitetno platno ili tkanina u obliku pravougaonika sa štampanim ili izvezenim dizajnom na kojem su prikazani sadržaji reklamnog karaktera, koji se imaju tretirati kao reklama.
- l) **Fasadna tenda** – montažno-demontažna konstrukcija koja se montira na fasadu objekta kako bi pružila zaštitu od sunca, kiše ili vjetrova ili za regulisanje temperature unutar prostora koji prekriva.
- m) **Klima uređaj** – uređaj koji za napajanje koristi električnu energiju, a služi za regulisanje temperature, vlažnosti i cirkulacije zraka u prostoru, koji radi na principu međusobnog izmjenjivanja toplote između unutrašnjosti i spoljnog okruženja, a kako bi se postigla željena temperatura.
- n) **Bankomat** – finansijsko bankovni uređaj koji omogućava korisnicima obavljanje finansijskih transakcija (podizanje gotovine, provjera stanja računa, uplata novca i druge bankarske usluge) .
- o) **Mural** – velika slika (slikarsko djelo) ili crtež koji je napravljen na zidu ili velikoj površini, a u cilju uređenja fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo.
- p) **Reklamni mural** – velika slika (slikarsko djelo) ili crtež koji je napravljen na zidu ili velikoj površini, a u cilju uređenja fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo koji ima reklamni karakter.

## II – POSTAVLJANJE REKLAMA, REKLAMNIH PANOVA, VITRINA I DISPLEJA

### **Član 3.**

#### **(Zahtjev i dokumentacija za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama i reklamnih panoa)**

- (1) Pravna ili fizička lica uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama, reklamnih panoa, prilažu sljedeću dokumentaciju:
  - Rješenje izdato od strane nadležnog organa o registraciji firme, odnosno dozvola za rad;
  - Odgovarajući pravni akt, koji sadrži pravni osnov korištenja poslovnog prostora ili objekta (zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o zakupu, ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu i slično);
  - Kopija katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat ili idejno rješenje koji sadrži naslov, detaljan tehnički opis, situaciju okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za reklamu, reklamni pano, po potrebi fotografije;
  - Statički proračun sigurnosti ukoliko je riječ o konzolnoj reklami, reklamnom panou;
  - Saglasnost za priključenje za električnu energiju ili račune o plaćanju električne energije u posljedna 3 (tri) mjeseca i saglasnost za mjere od zaštite od požara i eksplozije na projekat za reklame koji se napajaju strujom;
  - Saglasnost vlasnika objekta;
  - Saglasnost etažnih vlasnika ili nosilaca prava raspolaganja, ukoliko se radi o objektu kolektivnog stanovanja;
  - Pregled stanova izdat od strane upravitelja zgrade ili kantonalnog stambenog fonda.
- (2) Osim dokumentacije navedene u stavu (1) ovog člana, nadležna Služba za urbanizam i prostorno planiranje, može tražiti dodatnu dokumentaciju u svrhu efikasnog vođenja postupka.
- (3) Reklame mogu biti svijetleće i nesvijetleće.

### **Član 4.**

#### **(Odobrenje za postavljanje reklama, reklamnih panoa)**

- (1) Na zahtjev pravnog ili fizičkog lica Služba za urbanizma, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izdaje odobrenje za postavljanje reklama i reklamnih panoa, po osnovu dokumentacije iz člana 3. ove Odluke, na period od godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja kojim se daje odobrenje za postavljanje reklama, reklamnih panoa uz mogućnost produženja.
- (2) Ukoliko se reklama ili reklamni pano nalaze u obuhvatu nacionalnog spomenika, u postupku izdavanja odobrenja iz stava (1) ovog člana pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

### **Član 5.**

#### **(Plan lokacija i javni poziv)**

- (1) Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je obavezno na prijedlog Općinskog načelnika u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke usvojiti Plan o lokacijama za postavljanje vitrina i displeja.
- (2) Za svaku pojedinačnu lokaciju iz Plana iz stava (1) ovog člana, u postupku izdavanja odobrenja, ukoliko se ista nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika, pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
- (3) Služba za urbanizam prostorno, planiranje i zaštitu okoliša je zadužena za izradu Plana iz stava (1) ovog člana.
- (4) Po osnovu Plana iz stava (1) ovog člana Općinski načelnik raspisuje javni poziv za dodjelu lokacija za postavljanje vitrina i displeja.
- (5) Pravo prijave na javni poziv imaju sva pravna lica.
- (6) Javni poziv obavezno sadrži:
  - Naziv organa koji raspisuje poziv;
  - Rok za prijavu na javni poziv;
  - Lokacije na koje se mogu postavljati vitrine i displeji shodno Planu iz stava (1) ovog člana;
  - Dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu na javni poziv;
  - Način prijave na javni poziv.
- (7) Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana.

## **Član 6.**

### **(Dokumentacija uz prijavu na javni poziv)**

Pravna lica su obavezna uz prijavu na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje o registraciji;
- Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj;
- Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu);
- Dokaz o prethodnoj poslovnoj saradnji koja podrazumjeva postavljanje vitrina i displeja u obuhvatu nacionalnog spomenika (ugovor, rješenje, fakture i sl);
- Zemljišno-knjižni izvadak;
- Kopiju katastarskog plana;
- Rješenje izdato od strane nadležnog organa o registraciji firme, odnosno dozvola za rad;
- Idejni projekat ili idejno rješenje koji sadrži naslov, detaljan tehnički opis, situaciju okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za vitrine, odnosno displej, po potrebi fotografije;
- Statički proračun sigurnosti;
- Saglasnost za priključenje za električnu energiju ili račune o plaćanju električne energije u posljedna 3 (tri) mjeseca i saglasnost za mjere od zaštite od požara i eksplozije na projekat za vitrine i displeje koji se napajaju strujom.

## **Član 7.**

### **(Opći i posebni kriteriji)**

- (1) Opći kriteriji koje aplikanti moraju ispuniti:
- Pravno lice da je upisano u sudski registar najmanje 3 (tri) godine prije prijave na javni poziv;
  - Uredno finansijsko poslovanje;
  - Iskustvo rada u obuhvatu nacionalnog spomenika;
  - Poslovna saradnja vezana za postavljanje vitrina i displeja na području Općine Stari Grad Sarajevo.

### **Član 8.**

#### **(Ocjena dostavljenih ponuda)**

Komisija vrši ocjenu dostavljenih ponuda na način da cijeni koja je ponuda najvisočija za oglašenu lokaciju.

### **Član 9.**

#### **(Komisija)**

- (1) Općinski načelnik prije raspisivanja javnog poziva iz člana 5. ove Odluke imenuje Komisiju, koju čini 5 (pet) članova za postupanje po prijavama na javni poziv.
- (2) Komisiju čini 5 (pet) članova, i to tri državna službenika i dva vijećnika.
- (3) Komisija je obavezna pregledati sve zaprimljene prijave, te odbaciti one koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva. Svim aplikantima koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva Komisija dostavlja obavijest.
- (4) Komisija je obavezna izvršiti evaluaciju prijave koje ispunjavaju uslove javnog poziva.
- (5) Komisija nakon evaluacija ponuda iz stava (4) ovog člana sačinjava izvještaj, koji dostavlja Općinskom načelniku u kojem je konstatovano ko je ponudio najvisočiju cijenu za dodjelu lokacije.
- (6) Općinski načelnik po osnovu izvještaja iz stava (5) donosi akt kojim dodjeljuje pravnim licima lokacije za postavljanje vitrina i displeja.

### **Član 10.**

#### **(Izdavanje odobrenja)**

- (1) Na zahtjev pravnog lica, kojem je dodjeljena lokacija shodno odredbama stava (7) člana 9 ovog člana, uz prethodno proveden postupak, Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izdaje odobrenje za postavljanje vitrina i displeja, na period od godinu dana od dana pravosnažnosti odobrenja.
- (2) Ukoliko se reklamna vitrina ili displej u obuhvatu nacionalnog spomenika, u postupku izdavanja odobrenja iz stava (1) ovog člana pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

### **Član 11.**

#### **(Plaćanje naknade)**

Pravno lice kojem je dodeljena lokacija shodno odredbama člana 9. ove Odluke, te po pribavljenom odobrenju shodno odredbama člana 10. ove Odluke, dužno je uz predočavanje predmetnog odobrenja obratiti se nadležnoj Službi za finansije i budžet, koja će ispostaviti fakturu po osnovu koje se isplaćuje utvrđena naknada u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja odobrenja za postavljanje reklamne vitrine i displeja.

#### **Član 12.**

##### **(Postavljanje vitrina i displeja)**

Po pravosnažnosti odobrenja iz člana 10. ove Odluke pravno lice može postaviti vitrinu, odnosno displej.

#### **Član 13.**

##### **(Produženje odobrenja)**

- (1) Odobrenje za postavljanje reklama i reklamnih panoa se može produžiti, na isti način na koji je izdato odobrenje, za godinu dana ukoliko se nisu promjenile okolnosti pod kojima je isto izdato.
- (2) Zahtjev za produženje odobrenja se podnosi najmanje 8 (osam) dana prije isteka odobrenja.
- (3) Odobrenje za postavljanje vitrine i displeja se može produžiti za maksimalno jednu godinu, nakon čega se ponovno raspisuje javni poziv za predmetnu lokaciju.

### **III – POSTAVLJANJE FIRMI**

#### **Član 14.**

##### **(Postavljanje oznake firme)**

- (1) Za postavljanje oznake firme nije potrebno pribavljanje odobrenja shodno odredbama ove Odluke.
- (2) Dimenzija istaknute firme ne može biti veća od 50 x 70cm, u protivnom ista će se smatrati reklamom u smislu odredbi ove Odluke, neovisno od toga što na radnim prostorijama ne postoji istaknut još jedan istovjetan naziv.
- (3) Oznaka firme iz stava (1) ovog člana, u dimenzijama utvrđenim u stavu (2) ovog člana može biti različitih oblika i nesvjetleća.
- (4) Oznaka firme iz stava (1) ovog člana ne može biti konzolna.
- (5) Naziv firme se postavlja tako da mora biti vidljiv i uočljiv bez obzira na radno vrijeme objekta na koji se odnosi.
- (6) Na objektu čija ulična strana nema slobodnog prostora za fiksiranje firme na fasadi, firma se ističe u izlogu ili na izlogu.

### **IV - ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE FASADNIH TENDI, JARBOLA ZA ZASTAVE, ZASTAVA, SATELITSKIH I DRUGIH KABLOVSKIH UREĐAJA**

## **Član 15.**

### **(Odobrenje za postavljanje fasadnih tendi)**

- (1) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje tendi, obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  - Odgovarajući pravni akt koji sadrži osnov za korištenje građevine ili fasade;
  - Kopiju katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat, koji sadrži tehnički opis i prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom tende;
  - Statički propračun sigurnosti ovjeren od strane ovlaštenog lica.
- (2) Služba za urbanizma, prostorno planiranje i zaštitu okoliša shodno dokumentaciji iz stava (1) ovog člana, u skladu sa prostornim mogućnostima, izdaje odobrenje za postavljanje fasadnih tendi na period od jedne godine, uz mogućnost produženja istog.
- (3) U postupku izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana, ukoliko se građevina na koju se traži postavljanje fasadne tende nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
- (4) Prilikom izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana uzet će se u obzir vanjsko oblikovanje građevine na kojoj se postavlja fasadna tenda, te prilagoditi boje iste okolnim objektima i uređenju fasade.
- (5) Fasadne tende se postavljaju bez naknade.
- (6) Zahtjev za produženje izdavanja odobrenja za postavljanje tendi podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije isteka odobrenja.

## **Član 16.**

### **(Odobrenje za postavljanje jarbola za zastave i reklamnih zastava)**

- (1) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje jarbola i reklamnih zastava, obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  - Odgovarajući pravni akt koji sadrži osnov za korištenje građevine ili fasade;
  - Kopiju katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat, koji sadrži tehnički opis i prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom jarbola ili reklamne zastave;
  - Statički propračun sigurnosti ovjeren od strane ovlaštenog lica.
- (2) Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša shodno dokumentaciji iz stava (1) ovog člana, shodno prostornim mogućnostima, izdaje odobrenje za postavljanje jarbola i reklamnih zastava na period od jedne godine, uz mogućnost produženja istog.
- (3) U postupku izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana, ukoliko se građevina na koju se traži postavljanje jarbola i reklamne zastave nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.

- (4) Prilikom izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana uzet će se u obzir vanjsko oblikovanje građevine na kojoj se postavlja jarbol ili reklamna zastava, te prilagoditi boje iste okolnim objektima i uređenju fasade.
- (5) Zahtjev za produženje izdavanja odobrenja za postavljanje jarbola i reklamnih zastava podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije isteka odobrenja.
- (6) Naknada za isticanje reklamni zastava utvrđuje se u iznosu i na način kao nesvjeteleće reklame, uz umanjenje od 10%.
- (7) Postavljanje državne zastave shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima vrši se bez posebnog odobrenja Službe za urbanizam, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

## **Član 17.**

### **(Odobrenje za postavljanje satelitskih i drugih kablovskih uređaja)**

- (1) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje satelitskih i drugih kablovskih uređaja, obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  - Odgovarajući pravni akt koji sadrži osnov za korištenje građevine ili fasade;
  - Kopiju katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat, koji sadrži tehnički opis i prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom satelitskih i drugih kablovskih uređaja;
  - Statički propračun sigurnosti ovjeren od strane ovlaštenog lica.
- (2) Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša shodno dokumentaciji iz stava (1) ovog člana, u skladu sa prostornim mogućnostima, izdaje odobrenje za postavljanje satelitskih i drugih kablovskih uređaja na period od jedne godine, uz mogućnost produženja istog.
- (3) U postupku izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana, ukoliko se građevina na koju se traži postavljanje satelitskih i drugih kablovskih uređaja nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
- (4) Postavljanje satelitskih i drugih kablovskih uređaja nije dozvoljeno na uličnim sagledivim fasadama.
- (5) Zahtjev za produženje izdavanja odobrenja za postavljanje satelitskih i drugih kablovskih uređaja podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije isteka odobrenja.

## **Član 18.**

### **(Odobrenje za postavljanje bankomata)**

- (1) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje bankomata, obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  - Odgovarajući pravni akt koji sadrži osnov za korištenje građevine ili fasade;
  - Kopiju katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat, koji sadrži tehnički opis i prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom bankomata;
  - Statički proračun sigurnosti ovjeren od strane ovlaštenog lica;



- Saglasnost za priključenje za električnu energiju ili račune o plaćanju električne energije u posljedna 3 (tri) mjeseca i saglasnost za mjere od zaštite od požara i eksplozije;
- (2) Služba za urbanizma, prostorno planiranje i zaštitu okoliša shodno dokumentaciji iz stava (1) ovog člana, u skladu sa prostornim mogućnostima, izdaje odobrenje za postavljanje bankomata na period od jedne godine, uz mogućnost produženja istog.
- (3) U postupku izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana, ukoliko se građevina na koju se traži postavljanje bankomata nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
- (4) Zahtjev za produženje odobrenja za postavljanje bankomata podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije isteka odobrenja za postavljanje bankomata.

## **Član 19.**

### **(Odobrenje za postavljanje klima uređaja)**

- (1) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje klima uređaja, obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  - Odgovarajući pravni akt koji sadrži osnov za korištenje građevine ili fasade;
  - Kopiju katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat, koji sadrži tehnički opis i prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom klima uređaja;
  - Statički proračun sigurnosti ovjeren od strane ovlaštenog lica;
  - Saglasnost za priključenje za električnu energiju ili račune o plaćanju električne energije u posljedna 3 (tri) mjeseca i saglasnost za mjere od zaštite od požara i eksplozije;
- (2) Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša shodno dokumentaciji iz stava (1) ovog člana, u skladu sa prostornim mogućnostima, izdaje odobrenje za postavljanje klima uređaja na period od jedne godine, uz mogućnost produženja istog.
- (3) U postupku izdavanja odobrenja iz stava (2) ovog člana, ukoliko se građevina na koju se traži postavljanje klima uređaja nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
- (4) Zahtjev za produženje odobrenja za postavljanje klima uređaja podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije isteka odobrenja za postavljanje klima uređaja.
- (5) Postavljanje klima uređaja nije dozvoljeno na uličnim i sagledivim fasadama.
- (6) Za postavljanje klima uređaja ne plaća se naknada.

## **V – POSTAVLJANJE TRANSPARENATA**

### **Član 20.**

#### **(Odobrenje za postavljanje transparenta)**

- (1) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje transparenta, obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Tehnički opis transparenta, koji sadrži oblik, dimenzije, materijalizaciju, boju i sadržaj istog;
  - Period na koji se traži izdavanje odobrenja.
- (2) Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša shodno dokumentaciji iz stava (1) ovog člana, shodno prostornim mogućnostima, izdaje odobrenje za postavljanje transparentata na period do 30 (trideset) dana, u svrhu promocije državnih i vjerskih praznika, manifestacija obrazovnog, kulturnog, privrednog, sportskog, političkog, zabavnog ili drugog prikladnog sadržaja.
- (3) Odobrenjem iz stava (2) ovog člana utvrđuje se i naknada za postavljanje transparenta.
- (4) Postavljanje transparenta može se odobriti iznimno i bez naknade za održavanje manifestacija značajnog kulturnog, vjerskog, sportskog, humanitarnog karaktera u trajanju do 10 dana uz obavezno podnositelja zahtjeva da za to dostavi validnu dokumentaciju kao dokaz da je postavljanje transparenta za održavanje manifestacija značajnog kulturnog, vjerskog, sportskog, humanitarnog karaktera. O svemu navedenom odlučuje Općinski načelnik.

## VI – NAKNADE

### Član 21.

#### (Naknade)

- (1) Utvrđuje se naknada za postavljanje reklama na način kako slijedi:
- Naknada za fizička lica za postavljanje svijetleće reklame iznosi 50,00 KM/m<sup>2</sup> mjesečno bez PDV-a, a za nsvijetleće reklame 30,00 KM/m<sup>2</sup> bez PDV-a mesečno i ista se uvećava za svaku narednu istaknutu reklamu na istoj fasadi za 20%;
  - Naknada za pravna lica za postavljanje svijetlećih reklama iznosi 120 KM/m<sup>2</sup> bez PDV-a mjesečno, a za nsvijetleće reklame iznosi 100,0 KM/m<sup>2</sup> bez PDV-a mjesečno.
- (2) Utvrđuje se naknada za postavljanje reklamnih panoa na način kako slijedi:
- Naknada za fizička lica za postavljanje svijetlećih reklamnih panoa iznosi 80,00 KM/m<sup>2</sup> mjesečno bez PDV-a, a za nsvijetleće 50,00 KM/m<sup>2</sup> bez PDV-a mjesečno i ista se uvećava za svaku naredni istaknuti pano na istoj fasadi za 20%;
  - Naknada za pravna lica za postavljanje svijetlećih reklamnih panoa iznosi 150 KM/m<sup>2</sup> bez PDV-a mjesečno, a za nsvijetleće iznosi 120,0 KM/m<sup>2</sup> bez PDV-a mjesečno.
- (3) Utvrđuje se najniža cijena za postavljanje vitrina na način kako slijedi:
- 80,00 KM/m<sup>2</sup> mjesečno bez PDV-a;
- (4) Utvrđuje se najniža cijena za postavljanje i isticanje displeja u iznosu od 500 KM mjesečno bez PDV-a za displeje do 12,00 m<sup>2</sup>, a za displeje preko 12 m<sup>2</sup> 600 KM bez PDV-a mjesečno.
- (5) Utvrđuje se naknada za postavljanje satelitskih i drugiih kablovskih uređaja u iznos od 100 KM mjesečno bez PDV-a samo za pravna lica, koja ostvaruju prihode koristeći iste.
- (6) Utvrđuje se naknada za postavljanje transparentata u iznosu od 15,00 KM po danu.

- (7) Utvrđuje se naknada za postavljanje bankomata u iznosu od 300 KM mjesečno bez PDV-a.

### **Član 21.**

#### **(Oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za isticanje reklame)**

Stari tradicionalni zanati registrovani na području Općine Stari Grad Sarajevo, oslobađaju se od obaveze plaćanja naknade utvrđene u članu 20 stav 1 ove Odluke, uz obavezu pribavljanja odobrenja za isticanje reklame shodno odredbama ove Odluke.

## **VII – UREĐENJE FASADE MURALOM**

### **Član 22.**

#### **(Odobrenje za iscertavanje murala)**

- (1) Iscertavanje murala u smislu odredbi ove Odluke može biti u vidu murala koji je reklamni i nereklamni.
- (2) Pravno ili fizičko lice uz zahtjev za izdavanje odobrenja za iscertavanje murala obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  - Rješenje izdato od strane nadležnog organa o registraciji firme, odnosno dozvola za rad;
  - Odgovarajući pravni akt, koji sadrži pravni osnov korištenja poslovnog prostora ili objekta (zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o zakupu, ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu i slično);
  - Kopija katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak;
  - Idejni projekat ili idejno rješenje murala;
  - Saglasnost vlasnika objekta;
  - Saglasnost etažnih vlasnika ili nosilaca prava raspolaganja, ukoliko se radi o objektu kolektivnog stanovanja.
- (3) Na zahtjev pravnog ili fizičkog lica Služba za urbanizma, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izdaje odobrenje za iscertavanje murala, po osnovu dokumentacije iz stava (2) ovog člana, na period od godinu dana od dana pravosnažnosti odobrenja za iscertavanje murala, uz mogućnost produženja, pod uvjetom da se istim ne vrijeđa u vjerska, nacionalna i druga ljudska prava i vrijednosti zaštićene Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravom.
- (4) Ukoliko se mural nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika, u postupku izdavanja odobrenja iz stava (3) ovog člana pribavit će se mišljenje nadležne službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.
- (5) Za iscertavanje nereklamnog murala ne plaća se naknada.
- (6) Za iscertavanje reklamnog murala plaća se naknada kao za nesvjetleće reklame utvrđena odredbama ove Odluke ovisno od toga da li je podnosilac zahtjeva pravno ili fizičko lice.
- (7) Zahtjev za produženje odobrenja za iscertavanje murala podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije isteka odobrenja.

## **VII - ODRŽAVANJE I UKLANJANJE SADRŽAJA NA FASADAMA**

### **Član 23.**

#### **(Održavanje sadržaja na fasadama)**

Pravno ili fizičko lice kojem je izdato odobrenje za postavljanje sadržaja na fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo, obavezno je iste održavati u urednom stanju i u skladu sa izdatim odobrenjem.

### **Član 24.**

#### **(Uklanjanje sadržaja sa fasada)**

- (1) Pravno ili fizičko lice kojem je izdato odobrenje za postavljanje sadržaja na fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo, obavezno je iste ukloniti po isteku odobrenja i fasadu vratiti u prvobitno stanje.
- (2) Lice kojem je izdato odobrenje za postavljanje transparenta obavezno je isti ukloniti po proteku roka na koji je odobrenje izdato, te lokaciju vratiti u prvobitno stanje.

## **VIII – NADZOR**

### **Član 25.**

#### **(Nadzor)**

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši urbanističko-građevinska i komunalna inspekcija svaka u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.

## **IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 26.**

#### **(Započeti postupci)**

Svi postupci koji su započeti po odredbama važeće Odluke okončat će se shodno odredbama iste.

### **Član 27.**

#### **(Važeća odobrenja)**

Pravosnažna odobrenja ostaju na snazi do isteka perioda za koji su izdati, dok se produženje istih može realizirati isključivo ukoliko je u skladu sa odredbama ove Odluke.

**Član 28.**

**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

**Član 29.**

**(Prestanak važenja)**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/11, 50/15, 29/18, 29/19).

**PREDSJEDAVAJUĆI**

**OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD**

**SARAJEVO**

**Seid Škaljić**

**Broj:**

**Datum:**

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I - PRAVNI OSNOV**

Pravni osnov donošenja ove Odluke sadržan je u odredbama člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 49/06, 51/09), kojima su utvrđene nadležnosti Općinskog vijeća, dok je članovima 23. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 20/13), utvrđeno da je za donošenje propisa i akata u okviru prava i dužnosti Općine nadležno Općinsko vijeće.

### **II - RAZLOZI DONOŠENJA**

Na pravnoj snazi je Odluka o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/11, 50/15, 29/18, 29/19), koja je od dana stupanja na snagu, do danas imala nekoliko izmjena i dopuna. Stoga uvažavajući naprijed navedeno, prevashodno činjenicu da se tokom postupanja u praksi ukazala potreba za uvođenjem transparentnijeg principa dodjele lokacija za postavljanje vitrina i displeja.

Uvažavajući naprijed navedeno, neophodnost uvažavanja principa transparentnosti, kao i usmjeravanja aktivnosti na povećanje sredstava u Budžetu, predloženo je kroz ovu Odluku da se lokacije za postavljanje vitrina i displeja dodjeljuju putem javnog poziva, uz određene eliminatorne uvjete, kao što su:

- Pravno lice da je upisano u sudski registar najmanje 3 (tri) godine prije prijave na javni poziv;
- Uredno finansijsko poslovanje;
- Iskustvo rada u obuhvatu nacionalnog spomenika;
- Poslovna saradnja vezana za postavljanje vitrina i displeja na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Ključni kriterij za dodjelu lokacije, uz ispunjavanje naprijed navedenih uvjeta je najvisočija ponuđena cijena.

Također, prijedlogom ove Odluke detaljnije je uređena dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama, reklamnih panoa, transparenata, bankomata, uz obavezno pribavljanja mišljenja službe zaštite shodno relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, ukoliko se predmetni objekat ili lokacija nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika.

### **III – OBRAZLOŽENJE**

Odlukom je predviđeno ukupno devet poglavlja na način kako slijedi:

I – OPĆE ODREDBE

II – POSTAVLJANJE REKLAMA, REKLAMNIH PANOVA, VITRINA I DISPLEJA

III – POSTAVLJANJE FIRMI

IV - ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE FASADNIH TENDI, JARBOLA ZA ZASTAVE, ZASTAVA, SATELITSKIH I DRUGIH KABLOVSKIH UREĐAJA

V – POSTAVLJANJE TRANSPARENATA

VI – NAKNADE

VII – UREĐENJE FASADE MURALOM

VIII – NADZOR

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### **IV - FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za provođenje procedure usvajanja ove Odluke nisu potrebna finansijska sredstva, kao ni za realizaciju iste.

**PREDLAGAČ**

**Općinski načelnik**

**putem**

**Službe za urbanizam, prostorno planiranje i  
zaštitu okoliša**

1. januara 2011.

stavu člana 5. Zakona o stambenim odnosima i List RBiH", broj 14/84, 12/87 i 36/89) koji je preuzet zakonom, Zakonom o preuzimanju Zakona o odnosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 98, 12/99 i 19/99), i člana 25. Statuta Općine Stari Grad - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na držanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

#### ODLUKU

### IZJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU ZAKUP STANOVA NA KOJIMA OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO IMA PRAVO RASPOLAGANJA

#### Član 1.

Pravici o davanju u zakup stanova na kojima Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja ("Službene novine Sarajevo", broj 7/01, 9/06 i 5/10), član 2. Odluke se glasi:

Pravice stanova u zakup vršit će Komisija za stanove Općine Stari Grad Sarajevo, na prijedlog općinskog načelnika."

#### Član 2.

5. Odluke mijenja se i glasi:

Pravice stanova u zakup vršit će se na osnovu pismene izjave zainteresiranog lica, odnosno nadležnog organa pravnog lica, koji je u službi za stambene poslove podnosi načelniku Općine Stari Grad Sarajevo."

#### Član 3.

6. stav 2. Odluke se mijenja i glasi:

Pravice iz stava 1. ovog člana zaključivat će se na period od 12 mjeseci, te će se produžavati ukoliko za to nema zakonskih ograničenja, ukoliko zakupoprimalac ispunjava sve ugovorene obaveze."

#### Član 4.

8. Odluke se mijenja i glasi:

Pravice Odluke Komisije za stanove Općinskog vijeća može biti žalba u roku od petnaest dana od dana prijema iste. Općinsko vijeće odlučuje Drugostepena stručna komisija Općine Stari Grad Sarajevo."

#### Član 5.

Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objavljivanja u službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-510/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi i član 34. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/98), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

#### ODLUKU

### IZJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM RADNIM TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO

#### Član 1.

Pravici o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), član 8. stav 3., tako što se iza riječi "jednom" stavlja "u šest mjeseci" i piše riječ "godišnje".

#### Član 2.

Pravici članu 9. iza teksta: "Stručne i druge poslove" dodaje se "kao i sastavljanje izvještaja"

#### Član 3.

U članu 22. briše se alineja 2.

#### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će naknadno objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

#### Član 5.

Ovlašćuje se Komisija za propise i Statut Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo da sačini prečišćeni tekst Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo.

Broj 02-49-508/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), te člana 21. i 36. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/10 i 12/10), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

#### ODLUKU

### O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI M. M. BAŠESKIJE BROJ 60

1. Poslovni prostor u ulici M. M. Bašeskije broj 60 (površine 70 m<sup>2</sup>, prva poslovna zona), dodjeljuje se u zakup "Tugra" d.o.o.
2. Korisnik poslovnog prostora iz tačke 1. ove Odluke je dužan plaćati mjesečnu zakupninu u iznosu od 12,00 KM po m<sup>2</sup>, umanjenju 50%.
3. Općinski načelnik će, sa korisnikom iz tačke 1. ove Odluke, zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ugovor se zaključuje na period od godinu dana sa mogućnošću produženja ukoliko zakupac bude redovno izmirivao svoje obaveze.
4. Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-520/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 78. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 23. i 25. tačka 2. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 24. sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

#### ODLUKU

### O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA I UREĐENJU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

#### I. OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

Ovom Odlukom regulišu se uslovi i način postavljanja i održavanja firmi, reklama, reklamnih panoa, displeja, vitrina, oglasa (transparenti, plakati i sl.), zastava, fasadnih tendi, satelitskih antena, klima uređaja, kablovskih sistema, te uređenje fasada izradom murala, na području Općine Stari Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Općina).



## Član 2.

- (1) U smislu ove Odluke, firmom se smatra ime pod kojim preduzeće posluje, naziv organa uprave i drugih državnih organa i organizacija, naziv udruženja, naziv sportskih i kulturnih društava, humanitarnih organizacija, naziv radnji u kojima se obavljaju samostalno ugostiteljske, zanatske i zanatskoj slične djelatnosti i nazivi advokatskih kancelarija, pod uslovom da su istaknuti na radnim prostorijama na kojima se po Zakonu moraju istaći.
- (2) Ako su, na radnim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, istaknuta dva istovjetna imena, firmom se smatra samo jedan, a sve ostalo je u tretmanu reklame.
- (3) Pravna i fizička lica obavezna su da postave firmu prije otpočinjanja s radom u poslovnim prostorijama.

## Član 3.

- (1) Reklamom se smatraju nazivi i njihove skraćene oznake, koje se, u smislu člana 2. ove Odluke, ne smatraju firmom, kao i svaki drugi natpis ili objekat na javnom mjestu kojim vlasnik tog natpisa ili objekta ukazuje na svoje proizvode ili usluge.
- (2) Pravna i fizička lica mogu, u reklamama, istaći svoje proizvode i usluge čije isticanje nije Zakonom zabranjeno.

## II. ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA

## Član 4.

Postavljanje firmi, reklama, reklamnih panoa, reklamnih vitrina, displeja, oglasa, (plakata; transparenta), zastava, satelitskih antena, fasadnih tendi, te uređenja fasada izradom murala, vrši se na osnovu odobrenja za izvođenje radova.

## Član 5.

- (1) Na zahtjev pravnog ili fizičkog lica, odobrenje za izvođenje radova izdaje Služba za urbanizam na period od jedne godine i isto se može produžiti za godinu dana, ukoliko nije došlo do promjene uslova pod kojima je izdato odobrenje.
- (2) Fizičko ili pravno lice dužno je podnijeti zahtjev za produženje roka prije isteka odobrenja iz stava 1. ovog člana.

## Član 6.

Za postavljanje klima - uređaja i kablovskih sistema izdaje se urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje i upotrebnata dozvola, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

## Član 7.

Rješenje kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 1. ove Odluke, donosi se po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, ukoliko nije urađen Elaborat.

## Član 8.

Ukoliko se radi o objektima kulturno-historijskog i graditeljskog nasljeđa ili objektima u obuhvatu zaštićenih zona, ambijentalnih cjelina ili objektima u obuhvatu centralnog gradskog jezgra, odobrenje za izvođenje radova iz člana 1. ove Odluke donosi se na osnovu pozitivnog mišljenja Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo.

## Član 9.

Ukoliko se radi o konzolnim elementima koji mogu ugroziti pješački i kolski saobraćaj i imati uticaja na nesmetano odvijanje saobraćaja, neophodna je saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

## Član 10.

Naprijed navedena mišljenja prvostepeni organ pribavlja po službenoj dužnosti.

## Član 11.

Vlasnici firmi i reklama, odnosno investitori zahvata definisanih kao uređenje fasada iz člana 1. ove Odluke, dužni su, sadržaje postavljene na fasadama, održavati u ispravnom i urednom stanju. Po isteku roka za postavljanje ili prestanka potrebe za njihovim postavljanjem iste ukloniti, a mjesto na kojem su bili postavljeni dovesti u prvobitno stanje.

## III. POSTAVLJANJE FIRMI, REKLAMA, REKLAMNIH PANOVA, VITRINA I DISPLEJA

## Član 12.

- (1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje firmi, reklama, reklamnih panoa, vitrina i displeja prilaže se sljedeća dokumentacija:
- rješenje izdato od nadležnog organa o registraciji firme, odnosno dozvola za rad,
  - odgovarajući akt koji sadrži pravni osnov korištenja poslovnog prostora ili objekta,
  - kopija katastarskog plana i zemljišno - knjižni izvadak,
  - idejni projekt ili idejno rješenje koji sadrži naslov, detaljan tehnički opis, situaciju okolnog prostora sa ucrtanim mjestom za firmu, odnosno reklamu, po potrebi fotografije;
  - ovjeren statički proračun sigurnosti,
  - saglasnost za priključenje na električnu mrežu i saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na projekt za firme/reklame koje se napajaju električnom energijom/
  - saglasnost vlasnika objekta,
  - saglasnost etažnih vlasnika ili nosilaca prava raspodjeljivanja (ukoliko se radi o objektu kolektivnog stanovanja),
  - pregled stanova izdat od upravitelja zgrade ili Kantonalnog stambenog fonda (ukoliko se radi o objektima kolektivnog stanovanja).
- (2) Služba za urbanizam može zahtijevati i druge priloge u zavisnosti od vrste firme/reklame, te objekta na koji se postavlja.

## Član 13.

- (1) Naziv firme se postavlja tako da mora biti uočljiv i vidljiv bez obzira na radno vrijeme objekta na koji se odnosi.
- (2) Na objektu čija ulična strana nema slobodnog prostora za fiksiranje firme na fasadi, firma se ističe u izlogu, ili na izlogu.
- (3) Oznake firmi i reklame, reklamnih panoa, vitrina i displeja moraju biti izrađeni od materijala koji nije štetan po zdravlje i okolinu.
- (4) Tekstovi firme i reklame ispisuju se postojanom bojom.

## Član 14.

- (1) Vlasnici firmi, reklama, reklamnih panoa, vitrina i displeja dužni su da ih održavaju u ispravnom stanju.
- (2) Isti se smatraju neispravnim ako su:
- izvori svjetlosti, rasvjetna tijela popucali - deformisani,
  - usljed dotrajalosti promijenili svoj prvobitni spoljni izgled,
  - skloni padu i kao takvi opasni po prolaznike.

## IV. POSTAVLJANJE FASADNIH TENDI, ZASTAVA I SATELITSKIH ANTENA

## Član 15.

- Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje fasadnih tendi, zastava i satelitskih antena prilaže se sljedeća dokumentacija:
- odgovarajući akt koji sadrži pravni osnov za korištenje građevine ili fasade.

1. januara 2011.

- kopija katastarskog plana i zemljišno-knjižni izvadak,
- idejni projekt koji sadrži tehnički opis i prikaz okolnog prostora sa ucertanim mjestom,
- statički proračun sigurnosti ovjeren od ovlaštenog lica,
- saglasnost za priključak na električnu mrežu,
- saglasnost na projekt za mjere zaštite od požara i eksplozije.

Član 16.

- 1) Podnosioci zahtjeva za izdavanje odobrenja za postavljanje fasadnih tendi, zastava, satelitskih antena, dužni su da ih održavaju u čistom i urednom stanju.
- 2) Tende, koje obezbjeđuju zaštitu poslovnog prostora od sunca, mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da ne ugrožavaju stanovanje ili rad u susjednim prostorijama.

Član 17.

- 1) Reklamne zastave se postavljaju na već određena mjesta (jarboli, konzole i sl.).
- 2) Zastave se obavezno postavljaju povodom državnih praznika, na utvrdjenim mjestima bez odobrenja nadležne službe.

Član 18.

Satelitske antene mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da ne narušavaju izgled fasade i ne ugrožavaju stanovanje ili rad u susjednim prostorima.

V. UREĐENJE FASADA I IZRADA FASADNIH MURALA

Član 19.

- 1) Uredjenje fasada i izrada murala na fasadama stambenih i stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja, te poslovnih objekata vrši se na osnovu odobrenja Službe za urbanizam.
- 2) Objekti na kojima se mogu izradivati murali određeni su Elaboratom Vlade Kantona Sarajevo.
- 3) Služba za urbanizam, rješavajući u postupku iz prethodnog stava, ukoliko ocijeni da je neophodno mišljenje, može isto pribaviti od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.
- 4) Pod uredjenjem fasade podrazumijeva se opravka i promjena boje fasade.

Član 20.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uredjenje fasade prilaže se sljedeća dokumentacija:

- pregled stanova Kantonalnog stambenog fonda (ukoliko se radi o objektima kolektivnog stanovanja), saglasnost etažnih vlasnika i korisnika,
- dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja (za individualne stambene, poslovne objekte),
- ugovor kao pravni osnov korištenja predmetnog objekta zaključen sa vlasnikom objekta ili saglasnost vlasnika objekta,
- predmjer radova,
- zemljišno-knjižni izvadak i kopija katastarskog plana,
- nacrt fasade u mjerilu sa prijedlogom kolorističkog rješenja.

Član 21.

Uz zahtjev za izradu murala prilaže se sljedeća dokumentacija:

- projekt - idejno rješenje koje sadrži prikaz okolnog prostora sa kreacijom murala i detaljan tehnički opis,
- zemljišno - knjižni izvadak i kopija katastarskog plana,
- saglasnost etažnih vlasnika ili korisnika u zgradi.

- ugovor kao pravni osnov korištenja predmetnog prostora zaključen sa vlasnikom objekta ili saglasnost vlasnika objekta.

VI. ISTICANJE OGLASA (TRANSPARENT, PLAKAT I SL.)

Član 22.

- 1) Oglašavanje putem transparentata na javnom mjestu može se vršiti povodom: državnih i vjerskih praznika, manifestacija kulturnog, privrednog, sportskog i drugog karaktera.
- 2) Pod plakatom se podrazumijeva reklamni natpis i reklamni tekst istaknut na javnom mjestu u cilju obavještanja javnosti o određenim događajima, obavezama i drugim značajnim okolnostima.
- 3) Plakat i druge objave ističu se samo na određenim oglasnim površinama, oglasnim pločama, stubovima i oglasnim vitrinama.
- 4) Iznimno za određene manifestacije može se odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.
- 5) Odobrenje nije potrebno za postavljanje prigodnih natpisa u izlogu povodom državnih praznika.
- 6) Vlasnici plakata i transparentata dužni su da ih održavaju u čistom i urednom stanju.
- 7) Po isteku roka navedenog u odobrenju za isticanje plakata i transparentata, njihovi vlasnici su dužni da ih odmah uklone, a mjesto na kojem su bili postavljeni dovedu u prvobitno stanje.
- 8) Zabranjeno je lijepljenje oglasa na drveće, zidove, izloge, ugostiteljske objekte i objekte u kojima su smješteni organi uprave i drugi državni organi, organizacije i vjerske zajednice.

Član 23.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje oglasa (transparent, plakat i sl.) prilaže se sljedeća dokumentacija:

- kreacija oglasa, dimenzije, izgled, boja, materijal i tekst,
- lokalitet i broj mjesta za isticanje oglasa (broj plakata i transparentata),
- vremenski period oglašavanja,
- saglasnost vlasnika oglasnog mjesta,
- pisana izjava da će predmetna oglasna površina biti vraćena u prvobitno stanje.

VII. NAKNADE

Član 24.

- 1) Za izvođenje radova iz člana 1. ove Odluke plaća se posebna naknada.

Dokaz o plaćenju naknadi podnosioc zahtjeva prilaže prilikom preuzimanja odobrenja.

- 2) Visina naknade i način plaćanja za izvođenje radova utvrđuje načelnik Općine Zaključkom.
- 3) Prikupljena naknada usmjerava se za izgradnju komunalne infrastrukture Općine Stari Grad Sarajevo.

VIII. NADZOR

Član 25.

Inspeksijski nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke vrši urbanističko-gradevinska i komunalna inspekcija svaka u okviru Zakonom propisane nadležnosti.

Član 26.

- 1) Rješenja kojim je odobreno izvođenje radova iz člana 1. ove Odluke koja su izdata do stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka određenog u rješenju.
- 2) Ako je, do stupanja na snagu ove Odluke, upravni postupak pokrenut kod nadležnog organa, a nije doneseno prvostepeno rješenje, ili je rješenje poništeno i vraćeno

prvostepenom organu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ove Odluke.

## Član 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o postavljanju firmi, fasadnih tendi, klima uređaja, satelitskih antena, murala i drugih reklamnih sadržaja na području Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/09).

## Član 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-521/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i člana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05); Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

## RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
KOMISIJE ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA

## I.

U Komisiji za pitanja boraca i žrtava rata, razrješava se:  
ALDIJANA PITA (BPS - SEFER HALILOVIĆ) - dužnosti člana Komisije,  
a imenuje se:  
EDIN IBRULJ (BPS - SEFER HALILOVIĆ) - na dužnost člana Komisije

## II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-519/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i člana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05); Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

## RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU

## I.

U Komisiji za urbani razvoj i ekologiju, razrješava se:  
MUHAMED RIZVIĆ (PM - STRANKA MLADIH BiH) - dužnosti člana Komisije,  
a imenuje se:  
AIŠA MEHIČEVIĆ DODIK (PM - STRANKA MLADIH BiH) - na dužnost člana Komisije.

## II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-518/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i člana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05); Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

## RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
KOMISIJE ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

## I.

U Komisiji za fizičku kulturu i sport, razrješava se:  
MUGDIN ŠEGIĆ (BPS - SEFER HALILOVIĆ) - dužnosti člana Komisije,  
a imenuje se:  
MAHIR POZDER (BPS - SEFER HALILOVIĆ) - na dužnost člana Komisije.

## II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-517/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i člana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05); Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

## RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH

## I.

U Komisiji za pitanja mladih, razrješava se:  
ARVIN JAJETović (PM - STRANKA MLADIH BiH) - dužnosti člana Komisije,  
a imenuje se:  
ERNAD UGLJANIN (PM - STRANKA MLADIH BiH) - na dužnost člana Komisije.

## II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-516/10  
Decembar 2010. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Prof. dr. Rizah Avdić, s. r.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/08) i člana 2. i 3. Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/05); Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 30. decembra 2010. godine, donijelo je

## RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET

## I.

U Komisiji za finansije i budžet, razrješava se:  
MIRSADARAMIĆ (BPS - SEFER HALILOVIĆ) - dužnosti člana Komisije,  
a imenuje se:  
ISMETA TUNOVIĆ (BPS - SEFER HALILOVIĆ) - na dužnost člana Komisije.

Srijeda,

Ovo  
će se objB  
DecNa c  
Prečišće  
31/08) i  
vijeća St  
broj 21/  
održanojO  
KOIU: K  
Sarajevo  
MEN  
dužnosti  
a imi  
ADI  
dužnostiOvo  
će se objB  
DecNa o  
Prečišće  
31/08) i  
vijeća St  
broj 21/  
održanoj

O: K

U: K

Na os  
zašti: za  
("Služben  
21/06, 20  
("Služben  
prečišćen  
29. decem

## Član 4.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, sačinit će se notarski obraden kupoprodajni ugovor, između prodavca Općine Stari Grad s jedne i kupca Bratić Ehmida sa druge strane.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet neposrednosti i troškove upisa snosi kupac.

## Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-463/15  
29. oktobra 2015. godine

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Vedran Dodik, s. r.

Stavljeno na oglasnu ploču 11.11.2015. godine.  
Skinuto sa oglasne ploče 18.11.2015. godine.

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 23. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te člana 110. i 111. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/14), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 34. sjednici održanoj 1. decembra 2015. godine, po hitnom postupku je donijelo

## ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI,  
REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRADEVINAMA  
I FASADAMA I UREĐENJU FASADA NA PODRUČJU  
OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

## Član 1.

U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/11) mijenja se član 24. stav (1) tako da glasi:

"Član 24.

- (1) "Za postavljanje i održavanje sadržaja iz člana 1. ove odluke, plaća se posebna naknada koja se obračunava i u slučaju produženja odobrenja za isto, pod uslovima propisanim članom 5. ove odluke."

U istom članu dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Dokaz o plaćenju naknade, podnosilac zahtjeva, prilaže prilikom preuzimanja odobrenja iz člana 5. ove odluke"

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3), i glasi:

"Visinu naknade i način plaćanja za radove iz člana 1. ove odluke, utvđuje Općinski načelnik, posebnim zaključkom."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

## Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj 02-49-536/15  
Decembra 2015. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Vedran Dodik, s. r.

Na osnovu člana 25. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), člana 19. člana 34. stav (1) i člana 36. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/15) Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je, na sjednici održanoj 1. decembra 2015. godine, donijelo

## ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U  
ULICI BRODAC BROJ 4

1. Poslovni prostor u ulici Brodac broj 4 (površine 30,00 m<sup>2</sup>, D kategorija), dodjeljuje se u zakup Hubjer Muhamedu.
2. Zakupac poslovnog prostora iz tačke 1. ove Odluke je dužan plaćati mjesečnu zakupninu u iznosu od 8,00 KM po m<sup>2</sup>.
3. Općinski Načelnik će sa zakupcem iz tačke 1. ove Odluke zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ugovor se zaključuje na period od godinu dana sa mogućnošću produženja ukoliko zakupac bude redovno izmirivao svoje obaveze.
4. Zakupac treba da izvrši osiguranje poslovnog prostora od osnovnih rizika vinkuliranom policom u korist Općine Stari Grad Sarajevo koja nema franšiznog učešća u eventualno nastaloj šteti.
5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-555/15  
Decembra, 2015. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Vedran Dodik, s. r.

Na osnovu člana 25. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), člana 15. stav 1. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/15), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 01. decembra 2015. godine, donijelo je

## ODLUKU

O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U  
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI M. M.  
BAŠESKIJE BROJ 33.

1. Stavljaju se van snage Odluka broj 02-49-155/15 od 02.04.2015. godine o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M. M. Bašeskije broj 33, Tutić Jusufu.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-540/15  
Decembra 2015. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Vedran Dodik, s. r.

Na osnovu člana 25. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13) i člana 35. stav (2) i stav (3) Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/15), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj 1. decembra 2015. godine, donijelo je

## ODLUKU

O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI  
GAZIHUSREVBEGOVA BROJ 61 KAO VLASTITO  
UČEŠĆE PO OSNOVU UGOVORA O  
POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

1. Zakupac Rustemina Kazazić poslovni prostor u ulici Gazihusrevbegova broj 61, površine 55 m<sup>2</sup>, može koristiti kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Četvrtak, 12. jula 2018.

Član 8.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih građevina i sadržaja.

Član 9.

Uvjeti za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-245/18  
Juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Dr. sci. Jusuf Pušina, s. r.

Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), člana 23. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te člana 84. i 93. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 18. sjednici održanoj 25. juna 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH  
SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA I  
UREĐENJU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE  
STARI GRAD SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/11 i 50/15), u članu 4. iza riječi "tendi" dodaju se riječi "klima uredaja".

Član 2.

U članu 5. stav (1) riječi "za godinu dana" zamjenjuju se riječima: "svake naredne godine".

Član 3.

Član 6. Odluke se mijenja i glasi:

"Član 6.

"Odobrenje za postavljanje klima uredaja izdaje se na neograničen period, odnosno na period dok traje pravni osnov za korištenje građevine ili fasade.

Odobrenje za izradu murala izdaje se na period od 3 godine."

Član 4.

U članu 15. stav (1), iza riječi "zastava" dodaju se riječi: "klima uredaja".

Član 5.

U članu 16. stav (1), iza riječi "antena" dodaju se riječi: "i klima uredaja".

U istom članu, iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Klima uredaji i satelitske antene mogu se postaviti konzolno na fasadu objekta, pod uslovom da se radi o neutralnim dvorišnim prostorima, da ne narušavaju izgled fasade objekta, kao ni uvjete stanovanja i rada u objektu i da se kondenzant ne ispušta na javnu površinu."

Član 6.

U članu 17. stav (1), iza riječi "(jarboli, konzole i sl.)" dočlaju se riječi:

"na osnovu odobrenja Službe za urbanizam, a ako se iste postavljaju u cestovnom pojasu, uz prethodno pribavljenu saglasnost upravitelja ceste".

Član 7.

U članu 24. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:  
"(4) Postavljanje transparentata može se odobriti, bez naknade, za održavanje manifestacija značajnog kulturnog, vjerskog, političkog, sportskog i humanitarnog karaktera, u trajanju do 15 dana, o čemu odlučuje Općinski načelnik."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 8.

Iza člana 24. dodaje se novi član 24.a, koji glasi:

"Član 24.a

Naknada za isticanje firmi plaća se u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama."

Član 9.

Iza poglavlja VIII. dodaje se novo poglavlje VIII.a i član 25.a, koji glase:

"VIII.a KAZNENE ODREDBE

Član 25.a

Novčanom kaznom od 300 do 1000 KM kaznit će se fizičko lice ili imalac radnje, pravno lice kaznit će se novčanom kaznom od 3000 do 7000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1000 do 2000 KM, ako:

- bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog organa istaknu firmu reklamu, reklamnu vitrinu ili reklamni pano, displej, transparent, tendu, reklamnu zastavu, satelitsku antenu, klima uredaj i mural;
- prilikom reklamiranja ističu proizvode i usluge čije reklamiranje je zakonom zabranjeno;
- sve sadržaje navedene ovom Odlukom ne ukloni po isteku važenja odobrenja ili ne dovede u prvobitno ili tehnički ispravno stanje."

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-243/18  
Juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Dr. sci. Jusuf Pušina, s. r.

Stavljeno na oglasnu ploču 29.06.2018. godine.  
Skinuto sa oglasne ploče 09.07.2018. godine.

Na osnovu člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13) i člana 24. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/17), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici, održanoj 25. juna 2017. godine, donijelo je

**RJEŠENJE**

**O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA  
KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE**

**I**

U Komisiji za poslovne prostore, razrješavaju se:

1. NEDIM HERENDA - dužnosti člana
2. NIHAD HRUSTEMOVIĆ - dužnosti člana

### OPĆINA NOVO SARAJEVO

#### Općinski načelnik

Na osnovu sa članom 50. i članom 146. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19 i "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/19), donosi se

#### ZAKLJUČAK

##### I

Odobrava se isplata sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 500,00 (slovima: petstotina) KM, na ime Kodžaga Amra za finansijsku podršku za odlazak na globalno takmičenje Microsoft Office Speciaist World Championshipu u New Yorku (USA).

##### II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka, padaju na teret Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu - tekuće rezerve.

##### III

Navedena sredstva će biti uplaćena na transakcijski račun broj 3389002590528279 otvoren kod Unicredit Bank, nakon potpisivanja ugovora između Općine Novo Sarajevo kao davaoca sredstava i učenice Kodžaga Amre kao korisnika sredstava.

##### IV

Za realizaciju Zaključka zadužena je Služba za oblast privrede i finansija Općine Novo Sarajevo.

##### V

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 16-14-1731/19  
02. jula 2019. godine  
Sarajevo

Općinski načelnik  
Nedžad Koldžo, s. r.

Na osnovu sa članom 50. i članom 146. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i člana 26. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 01/19 i "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/19), donosi se

#### ZAKLJUČAK

##### I

Odobrava se isplata sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 500,00 (slovima: petstotina) KM, na ime Tahirović Fatih za nabavku sportske opreme na Evropskom juniorskom prvenstvu u plivanju, koje će se održati u Kazanu - Rusija.

##### II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka, padaju na teret Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu - tekuće rezerve.

##### III

Navedena sredstva će biti uplaćena na transakcijski račun broj 1400740339885185 otvoren kod SBERBANK, nakon potpisivanja ugovora između Općine Novo Sarajevo kao davaoca sredstava i Tahirović Rabine (majka) kao zastupnika korisnika sredstava.

##### IV

Za realizaciju Zaključka zadužena je Služba za privredu, budžet i finansije Općine Novo Sarajevo.

##### V

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 16-14-1771/19  
04. jula 2019. godine  
Sarajevo

Općinski načelnik  
Nedžad Koldžo, s. r.

### OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

#### Općinsko vijeće

Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), člana 23. i 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te čl. 84. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/14), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na 29. sjednici održanoj dana 27.06.2019. godine, donijelo je

#### ODLUKU

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA I UREDENJU FASADA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

##### Član 1.

U Odluci o postavljanju firme, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/11, 50/15 i 29/18), u članu 1. iza riječi "uredaja" dodaje se riječ "bankomata".

##### Član 2.

U članu 2. stav (1), iza riječi "kancelarija" dodaju se riječi "odnosno naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan

kod nadležnog organa, sjedište lica, kao i broj ili naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici"

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Istaknuta firma je oznaka, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim radnim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portanima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3) i u istom se iza riječi "prostorije" dodaju riječi "uključujući i ulazna vrata i izloge/portale na radnim prostorijama", a iza riječi "jedan" dodaju se riječi "pod uslovima iz stava (4) ovog člana".

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4), isti se mijenja i glasi:

"(4) Dimenzija istaknute firme ne može biti veća od 50 x 70 cm, u protivnom, ista će se, u smislu ove Odluke, smatrati reklamom, bez obzira što na radnim prostorijama ne postoji istaknut još jedan istovjetan naziv."

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Pravna i fizička lica obavezna su da, u skladu sa Zakonom, postave firmu na poslovnim prostorijama prije otpočinjanja s radom u istim, te im za navedene radove, u smislu ove Odluke, nije potrebno odobrenje od nadležne općinske službe."

##### Član 3.

Član 3. stav (1), dopunjuje se tekstom koji glasi:

"Može biti raznih dimenzija i oblika, izradena od različitih materijala, svjetleća i nesvjetleća."

Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3) i (4) koji glase:

"(2) Reklamnim panoom se smatra definisan panel koji služi za reklamiranje firme ili proizvoda, raznih dimenzija i oblika, izraden od aluminija, plastike, eloksiranih profila i drugih ekološki prihvatljivih materijala. Može biti svjetleći i nesvjetleći.

(3) Displejem se smatra elektronski uređaj koji je sastavljen od ravnih panela (LCD ili PDP), medija plejera i sistema distribucije lajtova, koji predstavljaju mrežu prilagodljivih uređaja koji mogu biti upravljani elektronski ili upotrebom računara, a omogućavaju brzu izmjenu sadržaja na ekranu.

(4) Reklame i drugi reklamni sadržaji mogu se postavljati na fasadama građevina ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga na građevini, te između fasada građevina, ukoliko, prema ocjeni nadležnog organa, za isto postoje prostorne mogućnosti i ukoliko iste, svojim gabaritom, izgledom i sl., ne narušavaju kulturno-historijske i spomeničke vrijednosti građevine."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (5).

Član 4.

U članu 4., iza riječi "antena" dodaju se riječi "bankomata".

Član 5.

U članu 6., iza riječi "klima uređaja" dodaju se riječi "i bankomata".

Član 6.

U članu 15. stav (1), iza riječi "tendi" dodaje se riječ "bankomata".

Član 7.

U članu 16. stav (1), iza riječi "zastava" dodaje se riječ "bankomata".

Član 8.

Član 24. stav (1), isti se mijenja i glasi:

"(1) Za postavljanje, isticanje i održavanje reklama i drugih reklamnih sadržaja iz člana 1. ove Odluke, kao i za produženje važenja odobrenja za isto, investitor je dužan platiti Općini Stari Grad Sarajevo posebnu naknadu na godišnjem nivou, koja se obračunava i utvrđuje u postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova, odnosno u postupku za produženje važenja izdatog odobrenja."

U članu 24. briše se stav (2).

Dosadašnji stav (3) postaje stav (2), isti se mijenja i glasi:

"(2) Visina naknade utvrđuje se na sljedeći način:

- a) Za postavljanje i isticanje reklama:
- visina naknade za fizička lica za postavljanje i isticanje svjetlećih reklama iznosi 50,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno, a za nesvjetleće reklame 30,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno i ista se uvećava za 20% za svaku narednu istaknutu reklamu na istoj fasadi ili građevini.
  - visina naknade za pravna lica za postavljanje i isticanje svjetlećih reklama iznosi 120,00 KM/m<sup>2</sup> -

mjesečno, a za nesvjetleće reklame iznosi 100,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno

- b) Za postavljanje i isticanje reklamnih panoa i vitrina:
- visina naknade za fizička lica za svjetleće reklamne panoa i vitrine iznosi 80,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno, a za nesvjetleće 50,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno i ista se uvećava za 20% za svaki naredni istaknuti reklamni pano na istoj fasadi ili građevini.
  - visina naknade za pravna lica za svjetleće reklamne panoa i vitrine iznosi 150,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno, a za nesvjetleće 120,00 KM/m<sup>2</sup> - mjesečno i ista se uvećava za 20% kada se radi o marketinškim agencijama za promociju (reklamu i propagandu), koje istaknute reklamne površine daju u zakup trećim licima.
- c) Visina naknade za postavljanje i isticanje displeja iznosi 500,00 KM mjesečno za displeje do 12 m<sup>2</sup>, odnosno 600,00 KM mjesečno za displeje preko 12 m<sup>2</sup>.
- d) Visina naknade za postavljanje i isticanje transparentata, plakata i reklamnih jarbola iznosi 15,00 KM po danu.
- e) Visina naknade za postavljanje bankomata na fasadama građevina u kojima se ne obavlja djelatnost podnosioca zahtjeva/banke, iznosi 300,00 KM mjesečno."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (3), a dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Član 9.

Iza člana 25. a dodaje se novi član 26., koji glasi:

"Član 26.

Izuzetno od primjene odredaba ove Odluke izuzimaju se stari i tradicionalni zanati registrovani na području Općine Stari Grad Sarajevo."

Dosadašnji član 26. postaje član 27., član 27. postaje član 28., a član 28. postaje član 29.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Zaključka Načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, broj 01-05-4-484/11 od 14.02.2011. godine i Cjenovnika o visini naknade za postavljanje firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Stari Grad Sarajevo, koji je njegov sastavni dio.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-49-266/19  
Juni, 2019. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća  
Stari Grad Sarajevo  
Samir Muhić, s. r.

Stavljeno na Oglasnu ploču 03.07.2019. godine.  
Skinuto sa Oglasne ploče 10.07.2019. godine.

## OPĆINA VOGOŠĆA

### Općinski načelnik

Na osnovu člana 71. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 5. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/19), Općinski načelnik donosi

### ODLUKU

#### O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU

##### Član 1.

Odobrava se prestrukturiranje rashoda na razdjelu Jedinствeni općinski organ uprave a unutar potrošačkih jedinica: Služba za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove i Služba za boračko - invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica na sljedećim budžetskim pozicijama:

- smanjuju se sredstva na pozicijama: